

Grade 2 Lesson Plans Term3 -SESOTHO

<p><u>Week 1&2 MORALO WA MOSEBETSI</u> <u>Dikahare;Tshireletso</u> <u>Sehloho:Mollo,motlakasi,tjhefu,likotsi jj</u> <u>Sepheho sa thuto le maemo a tekolo</u> <u>LO 1 – HO MAMELA</u> AS1: Mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellana ho latela melao eo neilweng. AS 2: Bontsha ho mamela le tlhompheho ho motho ya buang, o arabe obe o botse dipotso bakeng sa tlhakisetsa, o hlahise maikutlo a hao ho seo a se utlwileng haeba ho hlokela</p> <p><u>KGOKAHANYO KA HARE (Integration within)</u> <u>LO 2 – HO BUA</u> Re tseba hona ha ngwana: AS 1: Itlhalose bowena le ka tse o potileng. AS 2: Sebedisa puo ho ithabisa, mohlala, o etse metlae, dilotho, ditshomo, o be o bope mantswa ka ho bapala</p> <p><u>LO 3 – HO BALA LE HO SENOLA</u> Re tseba hona ha ngwana a : AS 1: Sebedisa dithusathuto ho etsa moelelo 1.1 Hlalosa ho ya ka bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng. 1.2 Ho ya ka ditshwantsho, dingolwa le dipapatso</p> <p>AS 2.1 : A ipalle kapa a balle morutabana AS 2.3 A bala mokotaba o nang le moelelo o bonolo kapa o thata</p> <p><u>LO 4 HO NGOLA</u> AS 1.2 – Ho abelana maikutlo le ba bang mmolo le morutabana. 1.3. Ho kgetha sehlooho seo a tlang ho se ngola se maemong a dilemo tsa hae.</p>	<p><u>TSELA TSA HO RUTA LE HO BALA</u></p> <p>-Morutabana o qoqela baithuti pale ka motse o tjang ha baithuti ba mametse ka hloko a se a manehile setshwantsho sa ntlo e tjang. Baithuti ba itlhalose hore na ba bapala le bo mang ka eng(metswalle,kgati,mollo,diketo jj -Morutabana le baithuti ba qoqa ka bohlokwa ba mollo, mohlala – re apeha ka mollo , o ya re futhumetsa, ho kgantsha, o ya hlwekisa hobane re tjhesa dipampiri -Mollo o tjhesa naha, diphoofolo le dihahabi tse molemo bophelong ka kakaretso. -Morutabana o ngola mantswa a matjha a hlahang setshwantshong jk tjha, tjhele, tjhobe, itjhuu, tijhiki jj. -Baithuti ba bala mmoho mantswa, ba bile ba balla hodimo. -Morutabana le baithuti ba bala mmoho dipolelwana ba nto araba dipotso tse hlahang seratswaneng sa ntlo e tjang.(hana matlo a tjh tingwa jwang?motho ya tjang o mothusa jwang? -Baithuti ba bopa mantswa ka letsopa. -Ba ngola dipolelwana tse mmalwa ba sebedisa mantswa a matjha. -Ba balla hodimo dingolwa tsa bona ba bile ba diphatlalatsa diphaposing tsa bona.</p> <p><u>TLHOKOMEDISO</u> : Morutabana o eletswa ho sebedisa dihlooho tse ding jwaleka, motlakase, tjhefo jj. <u>Hlokomela</u>:Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding.</p>						
<p><u>DISEBEDISWA</u> Ditshwantsho, dipapetlwa, dipapetlwana, dibuka, dipampiri, letsopa</p>							
<p><u>TSELA YA HO LEKOLA</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"><u>Mekgwa</u> :</td> <td style="width: 33%; border: none;"><u>Tsela</u>:</td> <td style="width: 33%; border: none;"><u>Disebediswa</u>:</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Moithuti ka boyena, Morutabana</td> <td style="border: none;">Dipuisano, tse ngolwang</td> <td style="border: none;">Rubric Checklist</td> </tr> </table>		<u>Mekgwa</u> :	<u>Tsela</u> :	<u>Disebediswa</u> :	Moithuti ka boyena, Morutabana	Dipuisano, tse ngolwang	Rubric Checklist
<u>Mekgwa</u> :	<u>Tsela</u> :	<u>Disebediswa</u> :					
Moithuti ka boyena, Morutabana	Dipuisano, tse ngolwang	Rubric Checklist					
<p><u>DITSHITA TSA HO ITHUTA:</u></p> <p>-Re tseba sena ha moithuti asa nke karolo. -A sa mamele nakwana e telele. -A sa kgone ho bua hanhle. -A tshaba ho bala -A sa rate ho ngola</p>							

TJHEBO YA MORUTABANA:

- E be baithuti ba utlwisisa?
- Ba a mamela le ho bua?
- E be ba kgona ho fana ka dikarabo?

<p><u>Week 3</u> <u>Dikahare</u>:Metsi le tlhwekiso. <u>Sehloho</u>:mehlodi,mesebetsi,tshilafatso jj LO1 – HO Mamela AS 1: Mamela ka hloko o be o arabe dipotso. AS 3.1 O mamela sehlooho le dikateng</p> <p><u>KGOKAHANYO KA HARE</u> <u>LO 2 – HO BUA</u> AS 1:Itlhalose bowena le tse o potileng AS 4.2: Ho nka karolo dipuisanong a be a botse dipotso tse nepahetseng bakeng sa tlhakisetso le tsebo AS 5: Ho fana ka dikeletso tsa ho rarolla qaka <u>LO 3 BALA O SENOLA</u> AS 1: Sebedisa dithusathuto ho etsa moelelo AS 2: Etsa moelelo wa mokotaba wa tse ngotsweng 2.1: A ipalle kapa a bale le morutabana <u>LO 4 – HO NGOLA</u> AS 1.3: Ho kgetha sehlooho seo a tlang ho se ngola se maemong a dilemo tsa hae AS 4: Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona <u>Metse</u> LO:4 AS:6O ya hakanya, a kale a be a bapise(capacity) Kamahanyo ho tsa Bophelo LO:1 AS:1Ba hlalosa mehlodi ya metsi a hlwekileng le a di tshila le tlhwekiso ya wona. Mahlale A Tlhaho (NS) LO:1 AS:5O Hlalose melemo bohlokwale mekgwa ya ho boloka metsi.</p>	<p><u>TSELA TSA HO BUTA LE HO BALA</u> -Morutabana o sebedisa buka a nang le yona e buang ka metsi le tshilafalo ya ona. -Baithuti le morutabana ba qoqa ka sehlooho . -Morutabana o ngola mantswe tlapangotlong ha baithuti ba ntse ba a bolela -Morutabana le bana ba ngola mantswe papetlong. -Morutabana o botsa baithuti dipotso ka mehlodi, mesebetsi, melemo, tshilafalo le tlwekiso ya metsi. -Baithuti ba bala mantswe tlapa ngotlong. -Morutabana le bana ba bala hodimo papetlwa e buang ka metsi (shared reading) -Baithuti ba ngola mantswe a matjha dibukeng tsa bona -Ba balla hodimo seo ba se ngotseng -Baithuti ba bala dipapetlwana ba be ba di mamehe.. - Baithuti ba ngola dipolelwana tse mmalwa ba qoqa ka metsi jk re ithatswa ka metsi ,re pheha ka metsi, -Bala dingolwa tsa bona ka bongwe -Ba balla hodimo ba balla ba bang seo ba se ngotseng. -Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona phaposing. <u>Hlokomela</u>:Morutabana o eletswe ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding.</p>												
<p style="text-align: center;"><u>DISEBEDISWA:</u> Dipapetlwa, dibuka, ditshelo, makasini, dikere, dipampiri, boka, lehlabatha?, jiki, kgaba</p>													
<p style="text-align: center;"><u>MAEMO A TEKOLO:</u></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>Tsela</u></td> <td style="width: 33%;"><u>Mekgwa</u></td> <td style="width: 33%;"><u>Disebediswa</u></td> </tr> <tr> <td>-Dipuisano, dingolwa</td> <td>- Moithuti ka boyena</td> <td>- Kelohlolo</td> </tr> <tr> <td>-Phuputso (experiment)</td> <td>- Moithuti le motswalle</td> <td>-Rubric</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Morutabana</td> <td></td> </tr> </table>		<u>Tsela</u>	<u>Mekgwa</u>	<u>Disebediswa</u>	-Dipuisano, dingolwa	- Moithuti ka boyena	- Kelohlolo	-Phuputso (experiment)	- Moithuti le motswalle	-Rubric		- Morutabana	
<u>Tsela</u>	<u>Mekgwa</u>	<u>Disebediswa</u>											
-Dipuisano, dingolwa	- Moithuti ka boyena	- Kelohlolo											
-Phuputso (experiment)	- Moithuti le motswalle	-Rubric											
	- Morutabana												
<p style="text-align: center;"><u>DITSHITA TSA HO ITHUTA</u></p> <p>-Re tseba sena ha moithuti asa nke karolo. -A sa mamele nakwana e telele. -A sa kgone ho bua hanhle. -A tshaba ho bala -A sa rate ho ngola</p>													
<p style="text-align: center;"><u>TJHEBO YA MORUTABANA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - E be baithuti ba utlwisisa? - Ba a mamela le ho bua? - E be ba kgona ho fana ka dikarabo? 													

<p><u>Week 4</u></p> <p>Dikahare:Mafu A Tshwaetsang Sehloho:Lefuba, Kwatsi ya bosolla tlhap (phamokate) mofetshe,letshollo jj</p> <p><u>LO1Ho Mamela</u> AS:3O mamela dipale,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka thahasello a bontsha kutlwisiso 3.1O mamela sehloho 3.2O mamela dikateng. 3.3O noha se tla etsahala <u>Kgokahanyo Ka hare</u> <u>LO:2Ho bua</u> AS:4Ho nka karolo a botse tse nepahetseng. 4.6Ho botsa dipotso bakeng sa tlhakisetso le tsebo. AS:5Ho fana ka dikeletso tsa ho rarolla qaka. <u>LO:3Ho bala le ho senola</u> AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolweng tse telele.mohlala dipale 3.1A bala ka potlako le ka bolokolohi. 3.2A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e nepahetseng ya ho bua le modumo. 3.3A latela tshebedisa e nepahetseng ya kaho ya mantswe le kutlwisiso a bile a lepa ho etsa moelelo. <u>LO:4Ho Ngola</u> AS:4.1Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo kapa ho o phatlalatsa ka phaposeng. 4.2Ba iketsetsa dibuka tsa bona AS:5Bopa mabitso a tla peletwa a be a balwe ke ba bang. 5.4Leka ho peleta mabitso a sa tlwaeleheng. 5.5O ikakahela polokelo ya mabitso,o hlahloba mopeleto le moelelo a sebedisa bukana ya mantswe. <u>Metse</u> LO:1 AS:1O nka karolo a be a fane ka tharollo mosebetsing oo ba o arolelanang. <u>Bonono Le Botjhaba</u> LO:2 Tse bonwang AS:1O nka karolo dipuisanong a be a fane ka maikutlo mosebetsing wa ba bang wa matsoho. <u>Mmino</u> LO:2 AS:2Ngwana o mamela a be a bine a ntse a etsisa</p>	<p><u>Tsela tsa ho ruta le ho bala</u> -Morutabana o botsa bana ka mafu ao ba a tsebang a tshwaetsanang. -Ka dihlotshwana ba ithuti ba nka karolo dipuisanong ka mafu a tshwaetsanang. -Baithuti ba mamela dipale tsa mafu a tshwaetsanang,morutabana o sebedisa setshwantsho le dipapetlwana le dibuka. -Morutabana o bala le baithuti(shared reding) bukeng e kgolo kapa papetlong ka dihlopha,ba nto hlokomela ditlhaku(ts,tlh,ph jj) ba bile ba sebedisa dipapetlwana. -Bana le morutabana ba qoqa ka mafu a tshwaetsanang jk lefuba,bofokodi ba mmele a kule haholo -Morutabana o hlalosetsa bana tsela eo lefu la phamokate le tshwaetsang ka lona -Morutabana le bana ba botsana dipotso ho fumana tharollo ya mafu a tshwaetsanang,mohlala ho ja dijo tse hlokalalang jk meroho le ditholwana.Ba etele mafapha a bophelo ho fumana kalofo, a ka kopa mooki hotla hlalosa ka lefu lena. -Morutabana a hlakise tsela tsa ho itshireletsa lefung la phamokate. -Baithuti ba ngola pokello ya mantswe dibukeng -Morutabana o bitsetsa bana ho hlahloba mopeleto -Bana ba bala seratswana hammoho le morutabana bo nto araba dipotso tsa sona. <u>Hlokomela:</u>Morutabana o eletswe ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding.</p>
<p style="text-align: center;">Disebediswa</p> <p>Dibuka,dipapetlwa,makasine,sekere,boka,buka ya moithuti</p>	

Mekgwa Moithuti Metswalle Morutabana Tsela Sehlopha	<u>Tsela ya ho lekola</u>	Disebediswa Checklist Observation Book	<u>Tsela</u> Oral responses Written responses Mind maps Play activities
<u>Ditshita tsa ho ithuta</u>			
<u>Tjhebo Ya Morutabana</u>			

Week 5

Dikahare:Diphoofolo Tsa hae

Sehloho:Mahae a diphoofolo

Mefuta Ya dijo

Medumo ya tsona

Madinyane a tsona

Melemo ya tsona jj

LO:1Ho mamela

AS:4Ho mamela ka thabo a araba ka mokgwa o kgethehileng dilotho le metlae.

AS:2Ho bontsha ho mamela le tlhompho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetso, o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho hlokeha

AS:3O mamela dipale,dithothokiso dipina le puo ya molomo.

Kgokahanyo ka hare

LO:2Ho Bua

Sebedisa puo ho ithabisa mohlala o etse metlae,dilotho, ditshomo o be o bope mantswe ka ka ho bapala.

LO:3Bala O Senola

AS:1Ha ngwana a sebedisa dithusa-thuto ho etsa moelelo.

1.1Hlalosa ho ya ka bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng.

1.3Bontsha boikarabelo ba hao ho di ngolwa le dithusa thuto

AS:2Etsa moelelo wa mookotaba wa tse ngotsweng.

2.1A ipalle kapa a bale le morutabana

LO:4Ho ngola

AS:1

1.2Ho abelana maikutlo le ba bang mmoho le murutabana

AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona.

4.1Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo

kapa ho phatlalatsa ka phaposing

4.2Ba iketsetsa dibuka tsa bona.

AS:5Ba bopa mabitso a tla peletwa a be a balwe ke ba bang

5.2Ba peleta mantswe ka nepo

5.4Ba leka ho peleta mabitso a sa tiwaelehang.

5.5O ikahela polokelo ya mabitso o hlahloba mopeleto le moelelo a sebedisa bukana ya mantswe.

Bonono Le Botjhaba

Mmino

LO:1

AS:2Babina dipina tse amanang le diphoofolo le dinonyana

Tsela Tsa ho ruta le ho bala

- ❖ Bala le baithuti bukeng e kgolo pale e buang ka diphoofolo.(Shared

Reading)

- ❖ Kgetha pale e monate e tla natefelwa

- ❖ Ba botse seo ba se tsebang ka pale.

- ❖ .Bua pele ka bonkante ba buka dikahare tsa pale, sehlooho, le ditshwantsho.

- ❖ Bana ba nahanela seo pale e buang ka sona.

- ❖ Bala pale o amohela maikutlo a bona ka etsahalang.

- ❖ Sebedisa dipina le dithothokiso ho natefisa dipuisano.

- ❖ Bana ba ngola dithothokiso tsa bona ba etse le dilotho tse amanang le diphoofolo,(jk,kgare ya leifo)ntja.Babine pina e amanang le diphoofolo jk,Mme o na konyana-konyana e ntle.

- Ba pheta pale ka mantswe a bona

- ❖ A rola bana ka dihlopha o ba beha ho ya ka maemo a bona a ho bala.

- ❖ Baithuti ba balla hodimo ho thusa ba nang le mathata a ho bala dipale ka malapa a bo bona.(guided reading)

- ❖ Ba bala ka bongwe kapa le motswalle.(Independent reading)

- ❖ Bana ba bala serapana se bontshang mabitso a nang le ditlhaku tse o batlang rutwa ka tsona.

- ❖ Ba ngola pale ka phofoolo eo ba e ratang

- ❖ Ba sebedisa ditlhaku ho aha mantswe a matjha ba be ba a ngole bankeng ya mantswe.

- ❖ Baithuti ba seha ditshwantsho tsa diphoofolo ba di manehe mpampiring,ba bapise dipapetlwana le tsona.

- ❖ Morutabana le baithuti ba ithuta ka mahae a diphofoolo le dijo tsa tsona.

- ❖ Ba beha ditshwantsho ka tatellano ho hlahisa maikutlo.

- ❖ Ba bapisa ditshwantsho le mabitso.

- ❖ Morutabana le baithuti ba aha banka ya mantswe

- ❖ Baithuti ba iketsetsa dibuka mme dibalwe ke ba bang

TLHOKOMEDISO : Morutabana o eletswa ho sebedisa dihlooho tse ding jk medumo,madinyane

Hlokomela:Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding.

DISEBEDISWA

Ditshwantsho, dipapetlo, dipapetlwana, dimakasini, dikere, boka, dibuka, buka ya pale

TSELA YA HO LEKOLA

Mekgwa
Morutabana
Dihlopha
Moithuti ka boyena

Tsela
Dipuisano
Written Responses
Drawings
Test
Mind maps

Disebediswa
Memorandum
Observation Sheet
Rating Scale
Checklist

WEEK 6

Dikahare:Le fatshe La Rona

Sehloho:Matshwao A Afrika Borwa

LO:1Ho mamela

AS:4Ho mamela ka thabo a araba ka mokgwa o kgethehileng dilotho le metlae.

AS:2Ho bontsha ho mamela le tlhompheho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetso, o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwiweng haeba ho hlokeha

AS:3O mamela dipale,dithothokiso dipina le puo ya molomo.

Kgokahanyo ka hare

LO:2Ho Bua

Sebedisa puo ho ithabisa mohlala o etse metlae,dilotho, ditshomo o be o bope mantswe ka ka ho bapala.

LO:3Bala O Senola

AS:1Ha ngwana a sebedisa dithusa-thuto ho etsa moelelo.

1.1Hlalosa ho ya ka bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng.

1.3Bontsha boikarabello ba hao ho di ngolwa le dithusa thuto

AS:2Etsa moelelo wa mookotaba wa tse ngotsweng.

2.1A ipalle kapa a bale le morutabana

LO:4Ho ngola

AS:1

1.2Ho abelana maikutlo le ba bang mmoho le morutabana

AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona.

4.1Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo kapa ho phatlalatsa ka phaposing

4.2Ba iketsetsa dibuka tsa bona.

AS:5Ba bopa mabitso a tla peletwa a be a abalwe ke ba bang

5.2Ba peleta mantswe ka nepo

5.4Ba leka ho peleta mabitso a sa tlwaelehang.

5.5O ikahela polokelo ya mabitso o hlahloba mopeleto le moelelo a sebedisa bukana ya mantswe.

LO:1HO Mamela

AS:1Ba mamela ka hloko nako e telele o be arabe ka tatellano ho latela melao o e neuweng.

AS:2Bontsha ho mamela le tlhompheho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetso,o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwiweng haeba ho hlokeha

Kgokahanyo Ka Hare

LO:2Ho bua

AS:1Itlhalose bo wena le ka tse o

Potileng

AS:4Ho nka karolo phaposing ya boithutelo le puisano ho ya ka dihlopha

4.4Ho bontsha hlompheho ditokelong le maikutlong a bona.

LO:3Bala o senola

AS:2Etsa moelelo wa mookotaba wa tse ngotsweng

2.1A ipalle kapa a bale le morutabana

2.2A bala melawana e bonolo ka phaposing.

Tsela tsa ho ruta le ho bala

Murutabana o qoqela bana ka lefatshe le neng le fumane tokoloho ka 1994.

Mopresidente wa pele e ne e Dr.ntate Nelson Rholihlahla Mandela.

Ntate Mandela o qadile ho busa ka selemo sa 1994 ho isa ho 1999.A hlahlangwa ke ntate Thabo Mbeki otloha ka selemo sa 2000 ho fihlela ka selemo sa 2008.A Hlahlangwa ke ntate Jacob Zuma oqadile ka Mmesa 2009.

Afrika Borwa ke naha e nang le matshwao a nonyana e bitswang moholodi(crane bird) phoofolo e bitswang letsa(springbok)le se mela se bitswang seqalaba(protea) jj
-Murutabana o laela baithuti ho kenya mebala folageng.
-Murutabana o botsa bana dipotso ba ntsa maikutlo a bona.

-Baithuti le morutabana ba balla hodimo mmoho serwatswaneng.

-Baithuti ba bala seratswana ba le bang tlasa tataiso ya morutabana.

-Murutabana le baithuti ba ngola banka ya mantswe a matjha jk ts-tsh jj mohlala letsa lefatshe jj

-Baithuti ba ekentsa mantswe ho bukantswe tsa bona

-Baithuti ba bala mantswe a banking ya mantswe.

-Baithuti ba araba seratswana ba ngola dikarabo

-Murutabana o neha baithuti mosebetsi wa dipolelo tse senang matshwao a puo hore ba di lokise,jk afrika borwa ke lefatshe le ratehang.

-Murutabana le baithuti ba dilotho jk Phate di ya lekana(lehodimo le lefatshe)

-Baithuti ba etsa metlae e amanang le Afrika Borwa baka etsisa ntate Zuma ha abina mshini wam, kapa ntate Mandela ha a bua.

-Baithuti ba bitsetswa mantswe ho hlahloba hore na ba kgona ho ngola ka nepo na

-Murutabana le bana ba bina 'Nkosi Sikelela iAfrika'

-Baithuti ba iketsetsa dibukana tsa bona ba sebedisa ditshwantsho ka lefatshe la rona.

Hlokomela:Murutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding.

2.3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolweng
 AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolweng
 3.1A bala ka potlako le ka bolokohi.
 3.2A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e nepahetseng
LO:4Ho ngola
 AS:1 Sebedisa mongolo wa mathamo(rewriting)ho bontsha mekgwa ya ho ngola ka:
 1.2Ho abelana maikutlo le ba bang mmoho le morutabana
 AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona
 4.1Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo kapa ho o phatlalatsa ka phaphosing.
 AS:6Re tseba hona ha ngwana
 6.3Sebedisa ma matshwao a puo a nepahetseng(tlhaku e kgolo le kgutlo)
 6.4Sebedisa matshwao a puo jk potso
 LO:5Nahana o batla mohlodi wa taba
 AS:2
 2.1Utlwisisa ho sebedisa puo a hlahlamanya dintlha ka nepo
LO:6Kaho le tshebediso ya puo
 Sebedisa puo ka nepo o akaretsa ditho tsa puo jk diratswana le matshwao a puo.

Bonono Le Botjhaba
LO1:Tse Bonwang.
 AS:1Ba taka folaga ya Afrika Borwa
AS:2Mmino
 Ba bina pina ya setjhaba

DISEBEDISWA

Folaga ya Afrika Borwa,Cryons,dimpampiri,dipene,mmapa etc

Tsela ya ho lekola

Tsela

Dipuisano
 Porojeke
 Written Responses
 Roleplay
 Mind map

Mekgwa

Morutabana
 Baithuti
 Group

Disebediswa

Checklist
 Memorandum
 Observation Sheet

DITSHITA

TJHEBO

WEEK 7

Dikahare:Diahammele

Sehloho:Dijo

LO:1Ho Mamela

AS:2Bontsha ho mamela le thompho ho motho ya buang,o araba, o be o obotse dipotse bakeng sa tlhakisetso,o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwieng haeba ho hlokeha.

Kgokahanyo ka hare

LO:2 HO BUA

Sebedisa puo e tshwanetseng/loketseng maemo a fapaneng

LO:3Bala o Senola

AS:1Sebedisa dithusa-thuto ho etsa moelelo

1.1Hlalosa ho ya ka bokantle ba boka hore na pale e bua ka eng.

LO:4 Ho Ngola

AS:1Sebedisa mongolo wa mathomo ho bontsha mekgwa ya ho ngola

AS:2Ba ngola ka ho latela sepheo

Ka mekgwa e fapaneng

LO:5Ho Nahana O Batla Mohlodi Wa Taba

AS:4Ngwana a tswellisa pele tsebe e ikgethileng.

4.2A hlopha tsebo ka mokgwa o nolofaditsweng a sebedisa papetlwa

LO:6Kaho Le Tshebediso ya Puo

AS:5Sebedisa puo e nepahetseng ya puisano(tlotlontswe)

KGOKAHANYO

Mahlale A Phedisano

LO:1

AS:2Sebedisa mahlalea bophelo le thekenoloji ka katleho mme ka kelohloko ba bontshe boikarabello mabapi le tikoloho le bophelo ba ba bang.

Tsela Tsa ho ruta le ho bala

-Morutabana o qoqela baithuti pale ka dimo le mmadiepetsana kapa e feng feela pale e tla bua ka dijo
-Morutabana o hlaloesetsa baithuti hore na ke difeng dijo tse ahang mmele.

-Baithuti le morutabana ba lepa bokantle ba buka,esita le bokahare.

-Morutabana le baithuti ba ba balla hodimo mmoho seratswana se buang ka dijo.

-Baithuti ba bala ka dihlotshwana, ka bobedi,le ka bonngwe tlasa tataiso ya morutabana

-Morutabana le baithuti ba ngola banka ya mantswa Jk ka lebese,mahe, etc

-Bana ba bapisa mantswa le ditshwantsho, ba dimanamise

-Ba rutwa ho bopa polelwana.

-Baithuti ba rutwa ma tshwao a puo.

-Ba seha ditshwantsho tsa dijo,ba di manehe dibukeng tsa bona.

-Baithuti bat la hlophisa letsatsi la ho pheha 'SOPHO'

Hlokomela:Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding.

DISEBEDISWA

Dikere,makasine,Buka ya dipale,Makasine,Buka ya dipale,Postara,Papetlo

Tsela ya ho lekola

Tsela
Puomolomo,
Practical
Written Responses

Mekgwa
Morutabana
Baithuti
Groups

Disebediswa
Observation Sheet
Checklist
Test

<p>WEEK 8 Dikahare:Kgweri Ya Botjhaba Sehloho:Meetlo efapaneng <u>LO:1Ho mamela</u> AS:1Mamela ka hloko o be arabe ka tatellano ho latela melao eo o neilweng. AS:3O mamela dipale,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka thakasello a bontsha kutlwisiso. 3.2O mamela dikateng 3.3O noha se tla etsahala. 3.4O hokahanya dintlha ka tatellano le maikutlo ka puo ya molo. <u>Kgokahanyo Kahare</u> <u>LO:2Ho bua</u> AS:4Ho nka karolo a be a botse dipotso bakeng sa tlhakisetso le tsebo. <u>LO:3Ho bala le ho senola</u> AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntse moelelo dingolweng tse telele,mohlala dipale 3.1A bala ka potlako le ka bolokolohi . 3.2A balla hodimo a bile a sebedisa mekgwa o nepahetseng wa ho bua le modumo 3.3A latela tshebediso e nepahetseng ya kaho ya mantswe le kutlwisiso a bile a lepa ho tsa moelelo AS:4Ntshetsa pele tsebo ya ditlhaku ka: 4.2HO e lellwa lentswe le ngolwang ka ditlhaku tse pedi jk tj, sh,ph jj 4.3Ditlhaku tse pedi le tse tharo jk Tsh,tjh jj 4.6Ho eelwa dithothokiso AS:5Ho bontsha bohlokwa ba dipale tsa morabe e fapaneng <u>LO:4HO Ngola</u> AS:1Sebedisa mongolo wa mathomo ho bontsha mekgwa ya ho ngola ka 1.1Baithuti ba nka karolo sehlotshwaneng ho fumana maikutlo a ba bang ha mmoho le morutabana 1.3Ho kgetha sehloho seo a tlang hase ngola sa maemong a dilemo tsa hae AS:2Ngola ho latela sepheo ka mekgwa e fapaneng a: 2.2Ngola dithothokiso le dipina AS:3Ikgopotsa ho ka ho: 3.1Baithuti ba qoqa ka dingolwa tsa bona ho bontsha maikutlo AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona 4.1Ba arolelana mosebetsi le ba</p>	<p><u>Tsela tsa ho ruta le ho bala</u> -Morutabana o qoqa le baithuti ka meetlo ya batho ka ho fapana ka bona,e fumanehang tikolohong ya bona. -Morutabana o sebedisa buka e kgolo kapa pale e ngotsweng ho papetlwa e buang ka meetlo e fapaneng a bala le baithuti(shared reading) -Ba ntsha mooko-tabo wa pale hore e bua ka eng ba be ba ntshe maikutlo a bona. -Ba peleta mabitso a matjha ba sebedisa difoniki ba be ba a bale. -Ba ngola mabitso le morutabana ho banka ya mantswe ba iketsetsa lebukantswe. -Tataisa bana ba balle hodimo ka potlako(guided)ba be ba tsebe ho bala ba le bang pale ena -Etsa bonnete ba hore baithuti ba tseba ho pheta pale ka tatellano,ba be bantse maikutlo a bona ka se etsahetseng paleng. -Morutabana o sebedisa dipoustara le ditshwantsho ho etsa moelelo ka meetlo e fapaneng. -Baithuti ba araba dipotso tse mabapi le pale. -Baithuti ba arolwa ka dihlopha ba bang ba etsa dithothokiso ha ba bang bat la bina dipina tsa meetlo e fapaneng. -Ba iqapela dipale ba dikopanye ba etse dibuka tsa bona. <u>Hlokomela:</u>Morutabana o eletswe ho tadima moralalo e meng ka dihlooho tse ding.</p>	
DISEBEDISWA		
Dikere,makasine,Buka ya dipale,Makasine,Buka ya dipale,Postara,Papetlo		
Tsela Puomolomo,	<u>Tsela ya ho lekola</u> Mekgwa Morutabana	Disebediswa Observation Sheet

Practical Written Responses	Baithuti Groups	Checklist Test
TJHEBO		